`
ވޮލިއުމް: 46 އަދަދު: 158 ތާރީޚު: 19 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 – 7 ޑިސެންބަރު 2017 ބުރާސްފަތި
ރިފަރެންސް ނަންބަރު: TR-2017/G44
ޓެކްސް ރޫލިންގ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް
4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ސު ސް • ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި
ރައީ ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު • ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
12:00 ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ނު: 333 6334 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ
ފޯ
އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިންނެވެ.
ފެކްސް: 331 0274
• ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ
ވެބްސައިޓް: legalaffairs@po.gov.mv www.gazette.gov.mv އަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްސް ރޫލިންގ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ރިފަރެންސް ނަންބަރު: TR-2017/G44
ތާރީޚު: 7 ޑިސެންބަރު 2017 (ބުރާސްފަތި)
މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2011 މެދުވެރިކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 84 ވަނަ
މްާއާދެގ ދަށުން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގއެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ރޫލިންގއަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި
އެވަނީ، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ)TR-2015/G23 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް) އަށެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތްތަކުން މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.
ތަޢާރަފު
1. މި ރޫލިންގގެ މަޤްޞަދަކީ، ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2015/G23 ގެ 15 ވަނަ ޕެރެގްރާފް އިޞްލާޙުކުރުމެވެ.
ރޫލިންގ
2. ރޫލިންގގެ 15 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ޙުކުރުން:
(ބ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި
5 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްނަމަ، 1 ޖޫން 2018 އިން ފެށިގެންނެވެ.
3. ރޫލިންގގެ 15 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން:
(ޅ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ، 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ،
1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެންނެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 20379، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން: 1415 ، ފެކްސް: 331 6577 ، ވެބްސައިޓް: www.mira.gov.mv ، އީމެއިލް: 1415@mira.gov.mv

- 2 -
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
4. މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ރޫލިންގ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، އަމީނީ މަގު، މާލެ 20379، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން: 1415 ، ފެކްސް: 331 6577 ، ވެބްސައިޓް: www.mira.gov.mv ، އީމެއިލް: 1415@mira.gov.mv

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY Malé, Republic of Maldives

TAX RULING Goods and Services Tax: Fourth amendment to the Tax Ruling TR-2015/G23
Reference No.: TR-2017/G44
Date of issue: Thursday, 7 December 2017

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless otherwise stated, all references to the Act are to the Tax Ruling TR-2015/G23 (Documents to be submitted with GST return) as amended. This ruling is legally binding.

Introduction

1. This ruling amends paragraph 15 of the Ruling.

Ruling
2. Amend paragraph 15(e) of the Ruling as follows:
(e) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 10 million and more than or equal to MVR 5 million, on 1 June 2018.

3. Insert the following subparagraph after paragraph 15(e) of the Ruling:
(f) In the case of a registered person with an annual turnover of less than MVR 5
million, on 1 January 2019.

Date of Effect

4. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government Gazette.

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently.

Maldives Inland Revenue Authority, Ameenee Magu, Male’ 20379, Maldives Tel: (+960) 1415, E-mail: 1415@mira.gov.mv, Website: www.mira.gov.mv